

Marija Madzgalj

From: Ivan Vukcevic <ivan.vukcevic@privatv.me>
Sent: Friday, August 28, 2020 12:54 PM
To: Finansiranje
Subject: FW:
Attachments: hppscan1.jpg; hppscan2.jpg; hppscan3.jpg; hppscan4.jpg; hppscan5.jpg

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORENJE

Primljeno:	28-08-2020		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
02-02-	1882	3448	

Postovani,

U prilogu je skenirani ugovor koji je PRVA TV za ključila sa politickim subjektom HGI.

Pozdrav,
Ivan

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete it from your system; you may not copy this message or disclose its contents to anyone. No employee of any member of PRVA or its Group is authorized to conclude any binding agreement on behalf of it with any other party by email without express written confirmation signed by PRVA or its authorized legal representatives. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of PRVA or its Group.

From: HGI Tivat <hgicg@t-com.me>
Sent: 27 August 2020 15:52
To: ivan.vukcevic@privatv.me
Subject:

Poštovani,

Molim pogledati u privitku.

Lijep pozdrav,
HGI Tivat



Virus-free. www.avg.com

"AST" 570
3/2020
23. 08. 2020.

HRVATSKA GRADANSKA INICIJATIVA
U: 372-2020
Traž. 16. 08. 2020.

UGOVOR O ZAKUPU VREMENA ZA POLITIČKO OGLAŠAVANJE

zaključen dana 25. avgusta 2020. godine u Podgorici između sljedećih ugovornih strana:

1. AST d.o.o, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56/6, kula C, PIB: 02650260, koje zastupa Sonja Drobac (u daljem tekstu: "PRVA"), sa jedne strane,
 2. Hrvatska građanska inicijativa sa sjedištem u Tivtu, L. Tomaničiča BB, PIB: 02391066 koju zastupa Adrijan Vuksanović (u daljem tekstu: "HGI" ili "Klijent" ili "Politička stranka"), sa druge strane;
- (u daljem tekstu: "Ugovor").

PREAMBULA

BUDUĆI DA:

- je PRVA komercijalni distributivni servis, sa važećom dozvolom Agencije za Elektronske Medije Crne Gore, za emitovanje televizijskog programa sa nacionalnim pokrivanjem u Crnoj Gori, te da ima namjeru da u svom programu emituje kako predizborne oglasne poruke, tako i predizborne plaćene priloge,
- Klijent ima interesa da realizuje dio svoje predizborne kampanje kroz emitovanje predizbornih TV spotova i/ili plaćenih priloga u okviru predizbornih plaćenih termina na PRVOJ,

PRVA i Klijent zaključuju ovaj Ugovor na način i pod uslovima kako slijedi:

1. PREDMET UGOVORA:

1.1. Ugovorne strane su se sporazumjele da ostvare poslovnu saradnju kroz emitovanje predizbornih oglasnih poruka za lokalne i parlamentarne izbore 2020. u Crnoj Gori. To će se realizovati kroz predizborne plaćene termine na PRVOJ. HGI vrši rezervaciju emitovanja za potrebe realizovanja predizborne kampanje u vremenskom periodu trajanja ovog Ugovora i pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom.

2. PREDIZBORNE OGLASNE PORUKE

2.1. U okviru navedene poslovne saradnje PRVA se obavezuje da obezbijedi HGI-u emitovanje predizbornih oglasnih poruka, TV spotova čije trajanje i vrsta su određeni cjenovnikom PRVE u periodu od 26. avgusta zaključno sa 28. avgustom 2020. do 23:59h.

2.2. Predizborne oglasne poruke i spotovi iz prethodnog stava ovog člana biće emitovane u oglasnim terminima u vremenskom periodu emitovanja određenom u cjenovniku PRVE. Tačan raspored emitovanja predizbornih oglasnih poruka u okviru oglasnih termina određenih u cjenovniku PRVE, naći će se u media planu koji će biti odobren od strane ovlašćenih lica HGI-a i PRVE.

Vuksan

3. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

3.1. HGI se obavezuje da PRVA plati za emitovanje predizbornih oglasnih poruka iz člana 2. ovog Ugovora naknadu do 10. septembra 2020. godine.

3.2. PRVA će HGI-u ispostaviti fakturu koja će sadržati informaciju o tipu usluge, neto vrijednost usluge i vrijednost usluge sa uračunatim PDV-om. Fakturu će izraditi služba finansija i računovodstva PRVE.

4. DRUGA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

4.1. Radi uspješne realizacije poslovne saradnje PRVA se obavezuje da:

- prilikom određivanja rasporeda emitovanja poštuje princip jednakosti kod predstavljanja političkih stranaka koje učestvuju u predizbornoj kampanji, a žele političko oglašavanje
- obavijesti HGI o svakom eventualnom odstupanju od plana emitovanja koji je utvrdila, te da za svako nerealizovano emitovanje obezbijedi, uz dogovor sa klijentom, drugo odgovarajuće emitovanje i termin.

4.2. Takođe, radi uspješne realizacije poslovne saradnje HGI se obavezuje da:

- blagovremeno, a najkasnije 12 sati prije početka emitovanja, direktno ili posredstvom ovlaštenog zastupnika ili Kreativne agencije dostavi ovlaštenom licu programa, marketinga i promocije PRVE dispozicije, predizborne oglasne poruke na odgovarajućim profesionalnim trakama sa kompletno montiranim materijalom spremnim za emitovanje ili putem elektronske pošte ili preko linka za preuzimanje. Materijal se dostavlja direktno na adresu-sjedište PRVE u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56/6, ili putem elektronske pošte ili linkom za preuzimanje ovlaštenom licu za programski sadržaj, marketing i promociju PRVE: ivan.vukcevic@privatv.me +382 67 249 079.
- uz sav materijal namijenjen emitovanju dostavi i uredno popunjenu i ovjerenu deklaraciju u skladu sa odredbama Zakona o oglašavanju Crne Gore.

4.3. Obije strane - Prva i Klijent dužni su da poštuju odredbe:

- Zakona o elektronskim medijima
- Pravilnika o programskim standardima Agencije za elektronske medije

4.4. PRVA je dužna da poštuje i pravila propisana Kodeksom novinara Crne Gore

5. GARANCIJE

5.1. HGI garantuje da će svaki predizborni plaćeni oglas, koje bude emitovala PRVA, biti sačinjeni u skladu sa svim pozitivnim propisima Crne Gore. S tim u vezi ugovorne strane

saglasno konstatuju da je HGI isključivo odgovoran za sadržinu predizbornih plaćenih materijala koji će biti emitovani na PRVOJ.

5.2. U slučaju da se protiv PRVE i/ili odgovornog lica PRVE pokrene postupak pred nadležnim sudom odnosno drugim nadležnim organom u Crnoj Gori zbog toga što bilo koji od predizbornih plaćenih oglasa, nije sačinjen u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, te da usljed toga PRVA i/ili odgovorno lice PRVE budu u tom postupku kažnjeni za privredni prestup ili prekršaj, novčanom ili drugom odgovarajućom kaznom, i tako pretrpe štetu, HGI se obavezuje da će PRVOJ i/ili odgovornom licu PRVE nadoknaditi svu pretrpljenu štetu, odnosno isplatiti PRVOJ i/ili odgovornom licu PRVE iznos koji su oni bili obavezani da plate na ime novčane kazne i nadoknadi sve troškove koji nastanu u vezi sa postupkom (takse, troškove advokata prema tarifniku i druge opravdane s tim u vezi nastale troškove).

5.3. Takođe, HGI garantuje da će sva autorska i druga srodna prava u vezi sa muzikom, tekstovima, slikom i drugim djelovima koji će biti korišćena i/ili sačinjeni prilikom izrade predmetnih predizbornih plaćenih oglasa biti u cjelosti regulisana sa i u vezi sa autorima i/ili interpretatorima navedenih djela, i uopšte licima sa autorskim doprinosima predizbornim plaćenim oglasima, kao i kolektivnim organizacijama za zaštitu autorskih i srodnih prava, te da će HGI svaki eventualni zahtjev istaknut od strane navedenih lica prema PRVOJ po osnovu emitovanja predizbornih plaćenih oglasa neposredno regulisati sa navedenim licima.

5.4. U slučaju da lica navedena u prethodnom stavu ovog člana Ugovora podnesu protiv PRVE i/ili odgovornog lica PRVE odgovarajuće zahtjeve za naknadu nastale štete nadležnom sudu odnosno drugom nadležnom organu, HGI se obavezuje da pruži PRVOJ svu potrebnu pravnu pomoć u navedenim postupcima što obuhvata, ali se ne ograničava na učešće HGI-a u navedenim postupcima u svojstvu umješaka na strani PRVE i/ili odgovornog lica PRVE, a ukoliko predmetni postupak i pored učešća HGI-a na strani PRVE i/ili odgovornog lica PRVE bude okončan u korist lica koje je pokrenulo postupak protiv PRVE i/ili odgovornog lica PRVE, HGI je dužan da u cjelosti nadoknadi iznos naknade štete koju će PRVA i/ili odgovorno lice PRVE biti dužni da isplate u skladu sa pravosnažnom odlukom nadležnog suda odnosno drugog organa, kao i cjelokupne troškove nastale u vezi sa samim postupkom.

5.5. Radi izbjegavanja svake sumnje, bez obzira na garancije navedene u prethodnim stavovima ovog člana Ugovora, ugovorne strane saglasno konstatuju da PRVA u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore može da odbije emitovanje određenog predizbornog plaćenog priloga i oglasa, ako ocijeni da takav predizborni plaćeni oglas ili prilog podstiče diskriminaciju, mržnju i/ili nasilje i/ili vrijeđa čast, ugled i privatnost građana i/ili drugih učesnika u predizbornoj kampanji.

5.6. PRVA jemči HGI-u da će za vrijeme trajanja Ugovora u duhu dobrog partnerstva poštovati sva prava i obaveze utvrdene Ugovorom.

6. POSLOVNA TAJNA

6.1. Ugovorne strane su saglasne da uslovi, podaci i informacije u vezi realizacije ovog Ugovora mogu biti javni i saopšteni Agenciji za sprječavanje korupcije.

7. VIŠA SILA

7.1. U slučaju da nakon zaključenja ovog Ugovora nastupe okolnosti za koje ugovorne strane nijesu mogle znati da će nastupiti ili nisu mogle predvidjeti, sprečiti ih, niti otkloniti, kao što su primjera radi elementarna nepogoda, požar, eksplozije, štrajk, građanski nemiri, ratna razaranja, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i slično, a koje okolnosti odnosno događaji onemogućavaju ili bitno otežavaju ispunjenje ugovornih obaveza, ugovorna strana kod koje su nastupile odnosno koja je pogođena navedenim okolnostima odnosno događajima, oslobada se odgovornosti za neblagovremeno, djelimično ili potpuno neispunjenje obaveza, ako je neispunjenje posljedica takvih okolnosti odnosno događaja (u daljem tekstu: „Viša sila“).

7.2. Ugovorna strana pogođena Višom silom dužna je da u roku od 2 dana od nastanka Više sile obavijesti drugu ugovornu stranu o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju Više sile.

7.3. Ugovorna strana koja u roku navedenom u prethodnom stavu ovog člana ne obavijesti drugu ugovornu stranu o nastanku i prestanku Više sile, snosiće sve posljedice koje iz navedenog proisteknu i biće obavezna da nadoknadi drugoj ugovornoj strani svu štetu nastalu usljed nedostavljanja ili neblagovremenog dostavljanja obavještenja, izuzev ako nastanak Više sile sprečava slanje takvog obavještenja.

7.4. Za vrijeme trajanja Više sile, obaveze ugovornih strana miruju i ne primjenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.

B. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

B.1. Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme, stupa na snagu danom zaključenja i traje do izvršenja svih obaveza od strane ugovornih strana u skladu sa ovim Ugovorom.

B.2. PRVA ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko HGI ne ispoštuje bilo koji član ovog Ugovora slanjem pisanog obavještenja HGI-u uz otkazni rok od 2 dana računajući od dana slanja obavještenja.

Prva

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1 Izmjene i dopune (ili može biti označeno i sa riječju: Aneks) ovog Ugovora proizvodiće pravno dejstvo samo pod uslovom da su sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane ovlašćenih lica obje ugovorne strane.

9.2. Sve eventualne sporove u vezi realizacije Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazumno rješenje, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

9.3. Na druga pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi odgovarajući propisi Crne Gore.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

Za PRVU

Sonja Drobac



Za HGI



[Handwritten signature]